

**KITSISO YA GO TLHOPHA GO TSWA MO THULAGANYONG YA GO BONA PHIMOLAKELEDI: FOROMO C**

Tumalano e e dirilweng magareng ga ditlamo tsa meepo tsa Aforika Borwa le badiri ba meepo ya gouta le/kgotsa beng ka bone ya go dira kopo ya go bona phimolakeledi ka ntlha ya go tsenwa ke lorole la silica kgotsa go tsenwa ke bolwetse jwa silicosis le/kgotsa bolwetse jwa lehuba (TB)

**Foromo eno e tshwanetse go tlatswa fela fa e le gore:**

- (i) o motsadi le/kgotsa motlhokomedi wa ngwana yo o kafa tlase ga dingwaga tse 18 e bile ngwana yoo a ne a tlhokometswe ke modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng; e bile
- (ii) o dirisa tshwanelo ya ngwana ya go tlhopha go tswa mo Thulaganyong eno ya go Bona Madi a Phimolakeledi

**Mo foromong eno, ngwana yo o neng a tlhokometswe ke modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng o bidiwa "ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo".**

**Go tlatsa foromo eno go dira gore ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo ya modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng A SE TLHOLE A NNA karolo ya setlhopha seno sa ba ba batlang phimolakeledi.**

- (i) O SE KA WA tlatsa foromo eno fa e le gore o rata ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo a tswela A LE MO thulaganyong eno ya ba ba batlang phimolakeledi.
- (ii) O SE KA WA tlatsa foromo eno fa e le gore o batla go romela kopo kwa Tshiamiso Trust mo boemong jwa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo.

**DINTLHA TSA MOTSAZI/ MOTLHOKOMEDI**

Maina a a feletseng le sefane: \_\_\_\_\_ Nomoro ya ID: \_\_\_\_\_

Aterese: \_\_\_\_\_ (Khoutu ya Poso)

Selulafouno/Thelefouno: \_\_\_\_\_ Imeile: \_\_\_\_\_ (Fa e le teng)

**Fa o tlhopha go tswa mo thulaganyong eno ya go kopa phimolakeledi mo boemong jwa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo, ga na ope yo o fla kgonang go romela kopo kwa Tshiamiso Trust mo boemong jwa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo e bile ngwana yono yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo ga a ka ke a bona tuelo epe go tswa mo thulaganyong eno ya go bona phimolakeledi.**

**Fa o tlhopha go tswa mo thulaganyong eno ya go kopa phimolakeledi mo boemong jwa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo, ngwana yono yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo ga a tlangwe ke sepe ka tsela ya semolao ke thulaganyo eno e bile o fla kgona go ifirela kopo eno ka bowena o le esi kwa kgotlatshekelo mo boemong jwa gagwe.**

**DINTLHA TSA NGWANA YO O NENG A LE Kafa TLASE GA TLHOKOMELO**

Maina a a Feletseng le Sefane	
Letsatsi la Matsalo	
Aterese ya Lefelo	
Kamano ya Motsadi / Motlhokomedi le Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng, fa e le teng	

Kamano ya Ngwana yo o Neng a le Kafa Tlase ga Tlhokomelo le Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng, fa e le teng		
<b>DINTLHA TSA MODIRI WA MEEPONG YA GOUTA YO O TLHOKAFETSENG</b>		
Maina a a Feletseng le Sefane		
Letsatsi la Matsalo		
<b>DINTLHA TSA GO THAPIWA GA MODIRI WA MEEPONG YA GOUTA YO O TLHOKAFETSENG</b>		
Leina(Ma) le Moepo o Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng a neng a bereka mo go one	Nomoro ya go thapiwa mo Moepong (mongwe le mongwe) ya Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng	Lobaka lwa go thapiwa mo Moepong (mongwe le mongwe) lwa Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng

**TSWEETSWE ROMELA DITOKUMENTE TSE DI LATELANG FA O ROMELA FOROMO C ENO YA GO TLHOPHA GO TSWA**

1. Khopi ya lekwalo-itshupo la gago **KGOTSA** phasepoto;
2. Lekwalo le le bontshang aterese ya mo o dulang gone;
3. Khopi ya setifikeiti sa matsalo sa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo **KGOTSA** lekwalo-itshupo **KGOTSA** phasepoto;
4. Khopi ya lekwalo-itshupo la modiri wa meepong yo o tlhokafetseng **KGOTSA** phasepoto;
5. Khopi ya setifikeiti sa loso sa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng; le
6. Khopi ya lekwalo le le supang kwa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng a neng a dira gone (ka sekai, lekwalo le le tlhalosang kwa a neng a bereka gone **KGOTSA** di-payslip **KGOTSA** tokumente lefa e le efe e e supang mo a neng a bereka gone).

(Fa o se na ditokumente tsotlhe tse di fa godimo fano, tsweetswee ikgolaganye ka bonako le Ofisi e e Tlamelang ka Tshedimose tso mo **0801 000 240** kgotsa romela "please call me" mo **072 557 8077**.)

**BOIPOLELO**

Ke na le dingwaga di le 18 kgotsa go feta foo. Ke motsadi le/kgotsa motlhokomedi wa kafa molaong wa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo. **Ke tlhaloganya ditlamorago tsa semolao tsa go saena**

**tokumente eno mo boemong jwa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo.** Ke badile tokumente eno, mme ke e saena ka bogame.

**Ka go saena fa tlase fano, ke ikana fano gore:**

1. Ke rata go tswa mo thulaganyong eno ya go Newa Madi a Phimolakeledi, e e leng thulaganyo e e dumeletsweng ke Kgotlatshekelokgolo ka 26 Phukwi 2019, tlase ga Kgetsi ya Nomoro ya 44060/18, mo boemong jwa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo;
2. Ke tlhaloganya matswela a tshwetso ya me ya go tlhophaga go tswa mo boemong jwa ngwana yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo le gore, ka go tlhophaga go tswa, ngwana yono yo o neng a le kafa tlase ga tlhokomelo le ba bangwe botlhe ba ba neng ba le kafa tlase ga tlhokomelo ya modiri yono wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng, kafa molaong ga ba ka ke ba kopa go newa madi ape a phimolakeledi go tswa mo Tshiamiso Trust e e tlhomilweng ka melao ya thulaganyo ya go amogela madi a phimolakeledi; le gore
3. Ke dumalana gore tshedimoseetso eno e berekwa tumalanong le melao ya Molao wa Tshireletso ya Tshedimoseetso ya Botho, No 4 wa 2013.

---

**Maina a a Feletseng & Sefane**

---

**Mosaeno**

---

**Leltha**

E saenilwe le go ikaniswa / tlhomamisiwa kwa \_\_\_\_\_ ka letsatsi leno la bo \_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ 20 \_\_, mme mosaeni o dumela gore o itse le go tlhaloganya diteng tsa afitafite eno, gore go ya kafa kitsong ya gagwe o dumela gore e boammaaruri e bile e siame, gore ga a na bothata le go dira ikano / tlhomamiso le gore ikano / tlhomamiso e a tlileng go e dira e tlama segakolodi sa gagwe.

---

**MOKOMISINARA**

**MAINA A A FELETSENG:**

**MAEMO:**

**ATERESE:**